

**Open Access** 

## The Multi-Agent Design of a Diabetes Simulation System

Keywords: Data ; ; ; ; -

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · ·	, ,	91
A			the second second	
<b>9</b>	en e	<b>,</b>		an an an san an san san san san san san
C , 3, .		₽ C		
A	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	C	с, С	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	and a state of the second s	• • •	• • • • •	, , <b>№</b> ,
,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<b>y</b> , ,	.C ,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · ·	7		
and a second	ана алана Алана (л. 1911)	2 1921 - 1	)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<b></b> .	,	N.	× · · · •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· · · · · · · · ·			, , , <u>,</u>
<b>9</b> 9 , .	··· ·· ···	<b>9</b>		•
A	-C D),	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,
.C (GA) 🖗 FDA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	G 4.A	<b>9</b>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, ,	AD;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· , ).	À -C -2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<b>9</b> ,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

## **Methods and Materials**

. <b>.</b>			, D, .	ang sa karang
	₩.	· · · · · ·	. /	· · · · · · · · ·
1 · · <b>, )</b> / · · · · · · · <b>, )</b> , ` `				§. 5.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				<b>7</b>

## Mathematical model

D	<b>B</b>				1
			. /		• • •
and the second		1. 1. A.		× 1	, <b>,</b>
<b>y</b>	, <b>,</b> , , , , ,	·		<b>,</b>	
······································	<b>9</b>	. <b>9</b>		, •	
<b>.</b>			<b>M</b>		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, , <del>-</del> , , ,	····	•	
Data sources					
D		5			

D		and the second	<b>-</b>	.,
				.,
99 99	 . 1	· · · ·		
D				

, <b>y</b> ,, ,	a a ana gan <del>t</del> a ara
• • •	
an a	an an an tha an
So ware platforms	
D	19 19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	and the second
2 2 <b>9</b>	
C A A	AB, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
and generation of the second	
	····· <b>·</b> ··· <b>·</b> ··· <b>·</b> ···· <b>·</b> ···········
Simulation scenarios	
	Л
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6.
<b>19</b> 1	and the second
and the second	· · · · · · · · · · · · ·
Validation and calibration	
D, My	An an an an Arran an ann an
a an	
С	an ann an tha
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· . · •
User interface and interactivity	
D	en e
an an an an tarta an	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	e and the second second
, <b>,</b>	
	. <b>9</b> 1
Evaluation and feedback	
D	an a
	• • • • · · · · · · · · · · · · · · · ·
<b>n</b> )	<pre>/**** ,</pre>
F	. <b>19</b> 1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
. ∭9. /	
a la companya ing sa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
••••• <b>)</b> • ••••••••••••••••••••••••••••••	
	· ) · / · · · · · · · · · · · · · · · ·
<b>Results and Discussion</b>	· <b>)</b> · · · · <b>)</b> · · · · ·

<b>1</b>		and the account of	. t			
,	<ul> <li>✓ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</li></ul>	· · · <b>· · · · · · · · · · · · · · · · </b>	ng n			
System performance	e and accuracy					
	-	<b>9</b>				
C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	₩ 8.				
D, .,, . 🖗						
User experience and	l usability					
		D.,,	-			
,		, <b>9</b>				
D, ,		a an	, <b>19</b>			
Personalization and	individualize	d simulations				
H.		0.252	-1.575 -1.2	( )16(2(	)036 )-9(	)- ,

Page 4 of 4

## Acknowledgement

Con ict of Interest